

0-16

Diviners and medicine men at PhalaborwaBONGAKA DITOLA

Mo bongakeng bys batho bi baso xona le mehuta ye mentši ya xingaka. Komme bongaka bys bi Baso bo hwtšva mo bathong ba banna le busadi. so bathong bi xo tšwa mehuta ye mentši ya dingaku. mehuta wa sele wi dingaku ke wa ditola. ja bobedi ke wa xo alifa xi tsobo ya ditola. Komme wi boriro ke wa dingaka tša luxosi xo alifa cui. mehuta wi bone ke wa xo alifa ka xo bina (mibopoy). Komme mehuta wa bohlang ke wa tsobo ya dihlare ke alufaxo malvetši.

2. itola yi polo ke sedupe. Komme yona e na le tšebo yi tše riññiexo ie tši so tlako xo direxa n baka sa tlako xo tlak. Komme pontši bys koppixu ou na tsobo ya dihlare tša xo alifa malvetši. Komme zo exolo sa bon. ko no tsobu u loi, ba bolayaxo batho. Le xona yo mong le yo mong a hwtšsong ke motho xakke o ay nutši xo ya xo yem. Komme mehuta mo mong ke wa ditola dingak. tše xu di kxora xo alifa motho kantle le xo bónexa bolvetši kxore xo nyka bolvetši na ditola more a kxone xo šo miúa dihlare tše maloxi le bolvetši byoo ditola di bó bolvetšexo. Kxore xa di cumele xo siifu ke ntlo xi tsela ya ditola. Komme ke ngaka tše sup-xo xapelo palaeno tši badimo. Komme ke didube tše nyam. La pe didube see ka di tše be loti bontši by. tšona. Komme tše dingwe dire di sitre fela ke xo nthša moloi fela xael. seca. so tlako xo direxa lotseng di kxone xo se bon. mehuta wa dingaku tša luxosi ke wi xo alifa ngwaxa le xo phokola airu ke a. kxone xo hwtša tsele y xo ik tiisa pulu bathong. La pe dingaku tše si kxone xo tsobi a thibalexo pulu mon. La pe le tšona ka nosi dire di kxone xo neša le xo thibole, komme le xo hlola phefо ye pulu.

Ser. 862

- Komme bontší dina le ditaóla tsa bongaka byo. Ke xore ka ditaole kxosi e tla tseba xe eba pheko ke yona xoba xa se yona. Mohuta wa bone ke wa xo alafs bolwetsí ka xo bina malopo. Mohuta wo le wona o somise ditaola xo hwetse ruri xe motho a lwalla malopo.
4. Komme mo mohuteng wo xo stile fíngaka tsa basadi komme banna xa ba nene. Ka ditaole ngaka ya maloro e kxona xo tseba xape bao ba sa tla xo bona xe ngaka e bina eupya elexo xo loya ngaka. Ke xona ngaka e tla tlola dihlare tám yons tse matla té bitswa maleko. Komme ke xona e tla bina e thabile ka xo tseba xoba xa xo motho yo i sa tla xo e loya. Ngaka ye ena le dithebele byalo ka tsa dingwe. Mohuta wa bohlano ke wa tsebo felz ye molwetsí le dihlare tse thušang batho, xo xolo bana. Komme ngaki tse xa di emale xo botswa ke ditaóla xo tsebi se elexo bolwetsé ka pono ya mohlo. Komme bontší byo dingaku bo alafó ka medu ye dihlare le ma kvarthi, le metakula e dihlare. Komme tse ding di alafó ka dithsidi. Ke xore dihlare tse físitówxo ka mollo komme di áitówxo di dutsing ka dithébelé xobe manako. Mo xo ngaku tse xo tswa téa xo alafó lehu. Ke xore xe motho a hwile xo tswa bitéwa ngaku tse xore di alafó xo thibala xorelehu le xome le se sa tla xane mo motsen, woo. Komme tsona xa di kxone xo alafó motho xe a sa ·hela komme di alafó bao be sa phelaxo xore lehu le se be kxomarale. Komme dingaku téa kamoka ye ngwe le ye nyce e alafó ka tsela le mokxwa wa yona e nosi. Xape ye ngwe le ye ngwe e tsoma ditefa téa yona kamc e ratang. salwetsí a dikxomo le bo ayo bya xoba metso no alefiswu ke dingaku téa banna. Bonyaku bo ka rutwa xo rraxo motho xob. xo motho yo mong carwa xa be abelva lefa lu bonyaku bya rraxo bone xe e se yo a ka rutwxo ke rraxwe fela. Ngaku e ka rutwa bonyaku ke dingaku téa ntá.
5. Komme bontší byo dingaku bo alafó ka tsebo felz ye molwetsí le dihlare tse thušang batho, xo xolo bana. Komme ngaki tse xa di emale xo botswa ke ditaóla xo tsebi se elexo bolwetsé ka pono ya mohlo. Komme bontší byo dingaku bo alafó ka medu ye dihlare le ma kvarthi, le metakula e dihlare. Komme tse ding di alafó ka dithsidi. Ke xore dihlare tse físitówxo ka mollo komme di áitówxo di dutsing ka dithébelé xobe manako. Mo xo ngaku tse xo tswa téa xo alafó lehu. Ke xore xe motho a hwile xo tswa bitéwa ngaku tse xore di alafó xo thibala xorelehu le xome le se sa tla xane mo motsen, woo. Komme tsona xa di kxone xo alafó motho xe a sa ·hela komme di alafó bao be sa phelaxo xore lehu le se be kxomarale. Komme dingaku téa kamoka ye ngwe le ye nyce e alafó ka tsela le mokxwa wa yona e nosi. Xape ye ngwe le ye ngwe e tsoma ditefa téa yona kamc e ratang. salwetsí a dikxomo le bo ayo bya xoba metso no alefiswu ke dingaku téa banna. Bonyaku bo ka rutwa xo rraxo motho xob. xo motho yo mong carwa xa be abelva lefa lu bonyaku bya rraxo bone xe e se yo a ka rutwxo ke rraxwe fela. Ngaku e ka rutwa bonyaku ke dingaku téa ntá.
6. Komme bontší byo dingaku téa kamoka ye ngwe le ye nyce e alafó ka tsela le mokxwa wa yona e nosi. Xape ye ngwe le ye ngwe e tsoma ditefa téa yona kamc e ratang. salwetsí a dikxomo le bo ayo bya xoba metso no alefiswu ke dingaku téa banna. Bonyaku bo ka rutwa xo rraxo motho xob. xo motho yo mong carwa xa be abelva lefa lu bonyaku bya rraxo bone xe e se yo a ka rutwxo ke rraxwe fela. Ngaku e ka rutwa bonyaku ke dingaku téa ntá.

- Motho a ka nthéa kxomo xoba tše pedi le xo feta fao. Ngaka e rutwa mangaka ao a boletswexo pelemp. Ngaka xe e rutwa ditaóla e rutwa ma wo a tsona. Ke xore e swanetše xo tseba maina a dit-aolia ke maina le mehuta ya diphóofoló. Ke xore phóofoló ye ngwe le ye ngwe motho o swanetše xo a tseba. Komme tsebe e swanetše xoba ye phóofoló xe ele phólo xoba thsadi. Motho xe ele mdaodi e swanetše xo hloarixwa ke batho kudu. Xo rutwa ditsols xo ya ki batho. Komme ba bang ke labakávaná fela zme ba bung ke ngwaxa. Komme a hlahlobeyri ke ngaka ya xaxwe xe e phatile xo rutws. Motho o ithéa xoba ngaka kemo a ka kxodiswexo batho ke xona. Dingaku tše batho waso xe di na kweno ka xo thsabu xo loyena. Dingaka di tsébywa ka meapero ya tsona le ponalo ya tsona. Ngaka ye ngwe je ye ngwe iketirela téohle tše yone tše bongaka. Komme e ka bi la téu bohwa zme bontsi nya dithébelé le cinsre e tla itirela. Komme xape le tsona ditaóla e tla itirela xe e rutilwe. Ngaka e phekol mo e rateng. Komme xo e se ngaka ya kusái e pherolexo nexeng ya yone fele. Batho ou ya xo ngaka zme ngaka e ya xo batho. Xape ngaka e ye e tsume e espatás bongaka hya yone. Je ngaku e beditáme a s tlu ame e tlu dict. tše yone ke xore a xo sepetše ngaku. Komme ngaka e ya le cithsabeng tše dingwe. Komme dingaka tše didupe xa di botšííi xore phosó keing xe e se xe di tsene taolong. Komme dingaka tše xo sóna
 ka ntlo la cithole tsona di a botšííi zore bolwetsíi kang. Komme ke xons e tla cotswa se eleng moleto. Komme e ka thoma modiro se meatseng xoba e thome e dire dilc tše ding pelé. Komme xa e phopholetše molwetsíi. omue mo taolong xa dingaka xo farone. Didupe di luole lacatlelong, xoba ka ntlo xa motse. Komme ngaku tše ainswe di luole x e dictlong xona le long. Komme mo dinakong tše xo laola di pupone. Komme yo mong ons le nsiko ya xaxwe ya xo lsólu. Komme mo taolong efe le efe batho ba ka tiala banna le basadi komme ba ka rateng ke xona.

Ser. 662

Komme ngaka e ka raka batho xe e laola taba ya sephiri.

- Phuthollo-meraba ke sa pele xo tsongwa ke ngaka. Komme se e kaba sa ngaka e se tsomaxo pudi xoba chélété. Komme tefa ke mokxwa xe motho a fodile xoba xe a sa fola. Komme se se dirwa ke ngaka tše diteola kamoka. Komme dingaka tše tsebo ya dihlire di tsome tefa ka moraxo xa kalafo. Mo ditefeng tše dingaka ngaka ye ngwe 11. le ye ngwe e bitsa kamo e rataxo maloka le mošomo wa yona mo mothong ka xo fujane xa malwetsi le xo txa metse. Komme ditefa di fibla xantsi ka kxono tše pedi. Ngaka xe e setse e ala file motho xoba e dirile phoko ya yone mo otseng e ka bitsa se e se rataxo xo motho. Komme ngaka ye ngwe le ye ngwe xa e rate xo fetwo ke ye ngwe ka ditefswa. Komme xaxo diraxo xore ngaka e se lefixwe. Ne e se xe ngska e alafila motho wa ka xue xa yona. Ngaka e na le xuctla xape e dumoletswe xo bexa nang le mang lekxotleng yo u x'nxo le tefa tše yona. Komme molato wa ngsako a hlokomelva kudu kudu ke bunni ba lekxotla. Mekwua ye e tseby-waxo kudu kudu ye malwetsi ke xe motho a ns le madi le xo ope xa hloxo xoba xo lomu ku teng le sehiatso le sehoba. Komme ke ntla xa malwetsi e a mantsi a tsebyra ka ditaol. Sedupe se na le temoxo ya xo dira motho xore a kxolwa se bolelxo ke sóna. Mokxwa wa sedupe ka xo ruta tseli ya xo tsoba meloko. Ke xona xe se rutile masalemose e ke xona ss tla tsoba moloi. Sedupe xa se dupe ka dihlako, komme dihlako ke mokxwa fel. Komme se somel 12. ke xo tsoba veloko ya batho se bi tlile xo laolwa. Ke sedupe se ka tsobo meloko ya bao bi tlilexo ke xona se tlile bolelwaa ke yone ke therešó. Komme xele palo ya marapo e ka ba xona komme seo ke xo phetha fel mokxwa sedupe se óoma ka tseli ye ngwe ya sephiri yen batho bi se kxonexo xo troma before hya sedupe. odiró wa marapo ke we dingaka tše xo alafsa batho ss taelo ya dihlako.
- Komme se somel ke xo tsoba veloko ya batho se bi tlile xo laolwa. Ke sedupe se ka tsobo meloko ya bao bi tlilexo ke xona se tlile bolelwaa ke yone ke therešó. Komme xele palo ya marapo e ka ba xona komme seo ke xo phetha fel mokxwa sedupe se óoma ka tseli ye ngwe ya sephiri yen batho bi se kxonexo xo troma before hya sedupe. odiró wa marapo ke we dingaka tše xo alafsa batho ss taelo ya dihlako.

Ser. 562

Kommie mo mawong a diraola sexolo thata ke xo ruta kamo tsola ebeng e emi ka wona xe e sa phela. Ke xore xe e kitima xe e sepela xe e robetse hlako ebe e dutsi byang mo phooofolong.

- X omo xape le dibata mesomo ya tiona e tla ba byala ka
 14. boxale bya yona. Ke xore xe ele tau yu supa motho yo o a tiliexo xo laole ka moemo we xe e sa phela ke xore e a lwa. Ke xona e supa kotsi. Ne e ke supa theko ka tsela yeo niako ebeng e emi ke yong xe e tuhaba mo xe e sa phela e sa supa xo thabba kotsi motseng. Ke ele xore xa xo kotsi xona e swanetsi xo supa seemo se xo robela xona xa xo kotsi. Ke xona moladi o swanetsi xoba le mehute yohle ya phooofolotse nyane le tse kxolo tse
 15. elexo tsa methowho xoba tec batho ba binaxo tona. Ne xore xa metho yo a tliasko molwetsi mo motseng o tla bonwe ka phooofolotse
 16. yeo a binaxo yona xe ele minna noko xoba pnali xoba tlou xoba phiri byalo byalo. Ke xona mololwa o tla xo ole bao ba dulexo kxaufisi le motse we xaxwe xe xale bao ba binaxo diphooofolotse. Kommie xe bale xona o tla botse ngaka xore ba xona batho ba moloko woo. Byalo ngaka o tla leu ko kxouisso motho ka ditola tse dingwe ka mawo o tsone xore di supa kotsi yeo e tla
 xoc dirwa ke minna noko yo o. Ne ele monna xona xo swanetsi. Xoba tuola ya noko e toni. Ne ele mosedi ya thsaci. Mawo a dituola e botsiisetwa ke mololwa seo e ratexo xo se dire mo molwetsing. Ne xona tsona ai tla fetola ko mowo wa tsona. Ne ele xore di wele zo kwanc le kxonelo xoba putsiiso ya xaxwe xona xoc lokile. Kommie xe di ke wa ka xo se kwanc le putsiiso ya xaxwe xona xo tla ba bothate. Mawo a dinliko ke:- pokxatho, lesopi, nekxolelu le tpharefere. Kommie npherafere o supa kotsi. Xaele mawo a mangwe ke nhupano fels ya dibliko di se kce bontsi di supa bophelo bya motho.

- Dihloko di dirwa ka ditselo tše ntši tse diphoofolo di bolawexo ka tšoma. Komme tše dingwe ke tša xo hwa xa tšona. Nankxonyane ke taola yco e dirwaxo ka dihlaka noka xoba xiphate. Komme le ena a laola xc tseba batho. Komme xa se taola ya xo tseba moloi xoba xo tseba bolwetsí. Ke taola ya thalojo fela. Komme yona e byalo ka sekxopyana seo se kxonaxo xo bolela le xo tseba maina a batho. Ditaola òi šupa bolwetsí le hlare sa bolwetsí byoo.
- Tsebo ya xo kxomaxanya marapo o thokxexilexo xa e xona ya xo tseby wa ka ditaola. Mekxwa ya xo kxomanya marapo ke ya xo loxela diphate fela. Komme seo se bitšwa sepharaxa hla. Komme xaelemekxwa ya xo šidila ke kalafo ye kxolo ye tsebywaxò lexo hlabeled mele ko thipu xo tlotswa dithšidi xoba maleko le xe ele lebatala-mudi. Mokxo wa xo kxoxo moši wa sehlare ke mokxwa wa xo kxoxa ka se kxokxothi. Komme xo orela meetse a fišaxo xo bitšwa sekxomo. Komme sona se dirwa ka tsela tše ntši. Tsela ya pele ke ya meetse a xo apewa ka ma swika a tšwaxo sebesong xoba mollong. Koba ka meetse a apelwexo le dihlare. Xape le ke moetse a a peilwexo ame a thšelwa dihlare xola a bedile peleng. Mokxwa wa xo rips setho ke mokxwa wa xo alafa diruiwa fela.
- Komme xaele motho ke wa xo lomexwa le xo xiwa ka lexare. Tsebo ya dihlare tše alafaxo malwetsí a batho e fapane kudu. Komme mo kalafong ngaka ye ngwe le ye ngwe e tseba dihlare tša yona tše di sa tsebexo ke motho. Xe ngaka ye ngwe cre hlare se ke sa bolwetsí byo ye ngwe e bolela bošele.

Dihlare tša xo alafa malwetsí ke tše:- Mahlaro a mmotó ke hlare sa mahlo. Komme ngaka tše dingwe dire ke hlare sa sefo xoba seruruxi. Medu ya mokxoló ke sehlare sa seruruxi medu ya mokxwet e (moxwelere) ke sehlare sa xo alafa teng ye khubedy. Medu ya mohlanare teng ye khubedu. Kxata (mamathi) a moxo ke sa teng. Dvana ba moretše ke sa ditsebe. Medu ya moretše ke sa mokokotlo. Medu ya mositstlou sedisó.

Ser. 662

20. medu ya morakane ke sa xe motho a bolawa ke melala. morakane tswalo. mohlanare medu meno. Dihlare a mokahe ditsebe buna mahlare a motháidi letimamollo. Moxopatladi medu madi. Xomme xape xona le tše ding tše ntši. Dihlare tše dingwe di tsongwa mohlang wa bolwetsí xoba malwetsí. Xomme tše dingwe di a xadikwa tsa silwa. Tše dingwe di a setlwa tsa thselwa dithobeleng. Xomme tše dingwe di a omiswa. Xomme tše dingwe di thselwa manakong. Xomme tše ntši di a hlekanthswa xomme tše dingwe di a tlolwa. Tše dingwe di kxokelelwae melaleng
21. tse dingwe 'ke tsá xa hlápiá ka tsona. Xomme dihlare tše kamoka di bolokwa ka dintlong. Ts rotoáxao malwetsí ke baloi le xo sekwe ditaelo tsa badimo. Xe batho bu rata xore batho ba bang ba hwetše dikotsi ba ba leka ka malekó. Malekó ke sehlare se schubedu sa lerole. Xomme xothwe se kxona xo direla motho yo mong bo madimabe. Xona le malekó a muxolo le a manyane xo thwe ka xo fotla moutlwa kamalekó xomme motho a kokotela moutlwa wo o kutung y sehlare se bareng morula ka xo bitsa leing la motho yo mong ke xona xe a kokotela motho yola. Xomme ka moraxo xe matsatši a se ma kae o tla direxeliwa ke kotsi xa xolo yo madi. Motse o axwa ka tháidi tše kxolo tsa xo axa metse ke ngaka tše kxolo. Xomme ngaka e tla kokotela dikokwane tikoloxó ya motse kamoka. Xomme ya bu ya fa le mong wa motse dihlare tše dingwe xore baðoi xe ba tsene ká motseng ba bonwe ke monna wa motse. Xape tše ding di tla hlabelwa xe xaya ba motse ke mong motse ka taelo ya ngaka. Xe ole xo itháireletša xa motho xo aparwa diphekó tše mehuto huta. Dihlare tše diríswaxo ke batho xore ba be le mahlatse ke le-éwala. Lešwala ke muk hlare se maatla xo ratísa motho batho. Xape le mo aithokióng le mo medirong ke sona se tsebywaxo kudu. Xe monna a rata xo tše mosadi o swanetše xo somisa hlare se. Sehlare se diraxo xore a stelwe ke ba tho motho o swanetše xo dirísa mmitsó. Ke xore sona se bitsa batho xore ba tlale motseng we xaxwe.
- 22.
- 23.

Ser. 662

K34 /33

23 con 8 Xe motho a rato xore a ratwe ke kxoši o tla ya xo dinzaka tše
kxolo xore fiwe hlare se bitswaxo meime a xo imela dikxoši.
Ke xore ka mehla xe motho yo xc a ya selc xa dikxoši o tlola
sona. Xape a ka se npara.

END. S. 662.